

UNIVERZITET CRNE GORE
FILOLOŠKI FAKULTET
Danila Bojovića bb
P.f. 91
81402 Nikšić
Crna Gora



UNIVERSITY OF MONTENEGRO
FACULTY OF PHILOLOGY
Danila Bojovića bb
P.O. Box 91
81402 Nikšić
Montenegro

Tel.: +382 40 224 008, 243 912, Fax: +382 40 224 008, www.filoski.ac.me, e-mail: filoski@ac.me

Nº 01-1047

Datum 25.06.2018.

UNIVERZITET CRNE GORE
CENTAR ZA STUDIJE I KONTROLU KVALITETA
Odbor za monitoring magistarskih studija
(oblast društveno-humanističkih nauka)

Poštovani,

Komisija za postdiplomske studije Filološkog fakulteta, u sastavu: doc. dr Igor Ivanović, član, doc. dr Saša Simović, članica, i prof. dr Sonja Nenezić, predsjednica, dala je saglasnost na prijavu teme magistarskog rada pod nazivom:

Interkulturalni prostori u romanu Bihorci Čamila Sijarića

kandidatkinje Dijane Tiganj, br. indeksa 4/17, SP Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti.

Slijedeći dalju proceduru, prijavu dostavljamo Odboru za monitoring magistarskih studija da o njoj dâ mišljenje.



Prepredsjednica Komisije za postdiplomske studije
dr. Sonja Nenezić



Univerzitet Crne Gore

Centar za studije i kontrolu kvaliteta
telefon: +382 20 414 252
e-mail: office@qas.ac.me



FILOLOŠKI FAKULTET

KOMISIJI ZA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE

PREDsjEDNIKU KOMISIJE

U skladu sa nadležnostima definisanim članom 13 Pravilnika o organizaciji i radu sistema za osiguranje i unapređenje kvaliteta na Univerzitetu Crne Gore, a u vezi sa prijavom teme magistarskog rada pod nazivom „*Interkulturni prostori u romanu Bihorci Čamila Sijarića*“ kandidatkinje Dijane Tiganj, Odbor za monitoring magistarskih studija, na sjednici održanoj dana 17.07.2018. godine, daje sljedeće

MIŠLJENJE

Prijava teme magistarskog rada sadrži elemente predviđene članom 23 Pravila studiranja na poslijediplomskim studijama. Predlaže se sprovođenje dalje procedure. Komisija za poslijediplomske studije treba da prati dalji tok izrade magistarskog rada i usklađenost sa predloženom prijavom.

Podgorica, 17.07.2018.godine

Broj: 013-2163/1

ODBOR ZA MONITORING MAGISTARSKIH STUDIJA:

Sanja Peković

Prof. dr Sanja Peković

Nataša Raičević

Prof. dr Nataša Raičević

Draženka Drakić

Doc. dr Draženka Drakić

Mileta Janjić

Prof. dr Mileta Janjić

Nataša Kostić

Prof. dr Nataša Kostić

Prof. dr Nataša Duborija – Kovačević

Dijana Vučković

Doc. dr Dijana Vučković

UNIVERZITET CRNE GORE
FILOLOŠKI FAKULTET NIKŠIĆ

Vijeću Filološkog fakulteta

Prijava teme magistarskog rada

Na osnovu člana 22, st. 2 i 4, i člana 23. *Pravila studiranja na postdiplomskim studijama* podnosim prijavu teme magistarskog rada iz predmeta: Uporedna književnost.

Temu za izradu magistarskog rada predlažem u dogovoru sa predmetnim nastavnikom prof. dr Vesnom Vukićević Janković.

Prijava sadrži: biografiju, naziv i kratku razradu teme, strukturu rada i obrazloženje, na koje je saglasnost dao, svojim potpisom, nastavnik na odabranom predmetu.

Kao mentora za izradu magistarskog rada predlažem prof. dr Vesnu Vukićević Janković, čiju pisanu saglasnost prilažem uz prijavu.

U Nikšiću, 25.06.2018.

Ime i prezime studenta, broj indeksa

Dijana Tiganj 4/17

Potpis studenta

Dijana Tiganj

Studijski program

Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti

UNIVERZITET CRNE GORE
FILOLOŠKI FAKULTET
NIKŠIĆ

PRIMLJENO:	25.06.2018.		
ORG. JED.	BROJ	PRILOG	VRJEDNOST
01	1046		

1. BIOGRAFIJA KANDIDATA

Lični podaci

Ime i prezime: Dijana Tiganj

Datum i mjesto rođenja: 06.02.1995. u Prizrenu, Republika Kosovo

Adresa: Vrbica bb, 84312 Petnjica

Broj telefona: 069/273-308

E-mail: drimadijana@gmail.com

Obrazovanje: profesor crnogorskog jezika i južnoslovenske književnosti

Stručno usavršavanje

Radno iskustvo: pripravnica (JU Gimnazija „Panto Mališić“, januar – oktobar 2018)

Ostalo

Autorka zbirke pjesama „Ulica starih koraka“ i romana „A vrijeme ide dalje“.

2. TEMA

Naziv teme: „Interkulturalni prostori u romanu *Bihorci* Čamila Sijarića“

Kratka razrada teme:

Ovaj rad biće posvećen tumačenju interkulturalnosti prostora u djelu Čamila Sijarića *Bihorci*, pod pretpostavkom da je prostor društveni i kulturni proizvod te da se može uočiti veza između materijalnih i mentalnih prostora, što je od presudnog značaja za građenje identiteta likova i njihove slike o Drugom.

3. STRUKTURA RADA

Tema rada biće obradena u više poglavlja.

Uvodni dio rada biće posvećen problematiči istraživanja prostornosti i daće razloge za izbor ovakvog tematskog okvira i teorijskih osnova za tumačenje zavičajne tematike u književnom korpusu Čamila Sijarića. Zapravo, Čamil Sijarić je u svom raznovrsnom i značajnom priповjedačkom i romansijerskom opusu literarno obradio teritoriju Sandžaka, uglavnom svog zavičaja Bihora, i pružio sliku ljudi, njihovih neobičnih sudbina, kultura, nacionalnih i religioznih prožimanja, pa ćemo na primjerima romana *Bihorci*, *Kuću kućom čine lastavice* i *Carska vojska* uočiti na koji način je modelovana prostornost zavičaja. Osim toga, u ovom dijelu rada biće riječi o istoriji i geografskom položaju Sandžaka i samog Bihora, kako bi se bliže prikazalo ovo mjesto koje karakteriše isprepletenost civilizacijskih, vjerskih i nacionalnih tradicija.

Drugi dio rada biće posvećen jeziku prostora u književnom tekstu, pri čemu će biti napravljen osvrt na različita sagledavanja problema prostora u književnom tekstu. Posebna pažnja će ovdje biti posvećena Lotmanovom i Bahtinovom tumačenju prostora, čije odmicanje od dotadašnjeg sagledavanja prostora kao preslikavanja iz realne u narativnu zbilju predstavlja prekretnicu u pogledu poimanja prostora. Takođe, napravićemo osvrt na Fukoovo posmatranje prostora kao društvenog konstrukta i odlike heterotropija. U okviru navedenih teorija biće tumačeni prostor i likovi u ovom djelu.

U nastavku rada biće riječi o raznim videnjima identiteta jedinke, kolektiva, nacije i prostora, kao i o tome na koji način prostor kao jedna od okosnica stvaranja identiteta lika i njegove slike o Drugom djeluje u romanu; odnosno, biće prikazana paradigmatska uslovljenošć identiteta lika sa identitetom prostora. Bihor će se prikazati kao mjesto prožimanja kultura, religija i nacionalosti što dovodi do građenja kompleksnih i nejednobraznih identiteta. Upravo ćemo se ovdje dotaći i fenomena kulturnog pamćenja kao individualnog – na mikronivou i kolektivnog – na makronivou, sa ciljem da se identifikuju tekstualne i diskurzivne strategije pomoću kojih se u Sijarićevom opusu oblikuju mesta individualnog unutar kulturnog identiteta.

U poslednjem dijelu rada biće sumirani zaključci izvedeni iz prethodnih djelova i iznijeti predlozi za dalja istraživanja ovog problema.

4. OBRAZLOŽENJE

Obrazloženje naziva rada:

Interesovanje za prostor jedno je od važnih obilježja savremenih humanističkih i društvenih nauka. Prostором се баве različite науке и дисциплине: географија, историја, културологија, социологија, антропологија, наука о књижевности... Све one nude različita tumačenja феномена простора и просторности, али оно zajedničko им је што га посматрају као социјални и/или културни конструкт прoučavanja. Henri Lefebvre (*La production de l'espace*, 1974) је у оквиру своје продуктивно засноване теорије о конструирању друштвеног простора изnio stav да се простор као (друштвени) производ, односно конструкт више не може доživljavati као нeutralna praznina ili pozornica на којој se odvijaju друштвени догађаји и дјелovanja, već da ga treba shvatiti као ključni еlement друштвене zbilje, koji je i sam konstruiran (Lefebvre 1991: 26).¹ Književni простор комплексан је истраживаčки предмет и опира се jednoznačним одредбама, па га је потребно подвргнути interdisciplinarnom i transdisciplinarnom pristupu. S obzirom на то да је

¹ Pomak od reprezentacije, odnosno samorazumljivosti prostora као празнине коју тек треба попuniti prema suštinskom razumijevanju prostora као друштвene i културне практике, која одређује и друштвено mjesto i identitet, као i mogućnost našeg uključenja u друштвene odnose (relacije), назива се просторним обратом или заokretom prema простору (*spatial turn*); prema: Lefebvre, Henri (1991): *The Production of Space*. Oxford: Blackwell Publishing.

u Sijarićevom narativu riječ o elementima tri dominantna kulturno-civilizacijska kompleksa (zapadnom-katoličkom, istočnom-pravoslavnom i muslimanskom) koja obilježavaju hronotopičnu projekciju romana *Bihorci*, možemo tvrditi da je riječ o interkulturalnim odrednicama koje oblikuju identitetske konstrukte.

Dalje, interkulturnalne studije zasnovavaju se na proučavanju složenih interaktivnih veza između književnog teksta i kulture, što podrazumijeva rekonstrukciju kulturnih kodova koji utiču na uredenje teksta i u njemu se na neki način reprodukuju. U radu ćemo se temeljnije posvetiti modelima interkulturnosti, budući da je prostor Bihora mjesto prožimanja istočnočke i zapadnočke kulture.

U okviru interkulturnalnog tumačenja ovog teksta biće riječi i o složenom fenomenu identiteta na čije formiranje svakako utiču i kulturni elementi i prostorne stukture. U okviru građenja identiteta akcenat je na percepciji *drugosti* i *drugog*, jer se drugost može definisati kao suprotnost onoga na čemu počiva nečiji identitet. Kroz sliku i percepciju *drugog* okriva se sopstveno *Ja* i gradi se sopstvena ličnost, pa ćemo te odnose pokušati da prikažemo i objasnimo.

Predmet istraživanja:

Predmet istraživanja je prikaz prostora Bihora kao mesta prožimanja kultura i stvaranja transkulturnih identiteta. S obzirom na to da je prostor dimenzija stvarnosnog (preciznije: kategorija razumijevanja stvarnosti), tekst u svom predstavljenom svijetu predstavlja svojevrsni simulakrum određen strukturon referenata (likova, predmeta, dogadaja, govora, prostora događanja i vremena), tako da ćemo na osnovu analize identiteta prostornih struktura pokušati da objasnimo identitet likova i karakteristične postupke u procesu otkrivanja *sebe* i percepcije *drugog* u romanu.

Hipoteza s obrazloženjem:

Osnovna hipoteza može se formulisati na sljedeći način:

Prostor u romanu *Bihorci* Čamila Sijarića mjesto je interkulturnog prožimanja i utiče na građenje identiteta likova i na individualnom i na kolektivnom planu.

U radu ćemo ispitati na koji način prostorne strukture oslikavaju produktivni dijalog sa tradicijom, kulturna prožimanja i način na koji prostornost reflektuje identitet likova i njihovu sliku o *drugom*.

Pomoćne hipoteze:

- Identitet prostora zavisi od istorijske tradicije i geografskog položaja prostora;
- Projekcija *drugog* dovodi do razotkrivanja sopstvenog identiteta.

Svrha i cilj istraživanja:

Cilj istraživanja jeste da dokažemo paradigmatsku uslovljenost kulture i identiteta prostora sa identitetom likova i njihovom slikom o *drugom*. Cilj nam je da pokažemo da prostorni kodovi u književnim tekstovima ne prenose samo prostornu (određenu formativnim toposima kulturnog reljefa), već i ideološku i kulturnu informaciju, tako da prestavljaju jednu od okosnica građenja identiteta, kako na individualnom, tako i na kolektivnom planu.

Svrha istraživanja jeste detaljna analiza prostornih struktura u ovom romanu, koja bi trebalo da pruži doprinos tumačenju korelativnih odnosa istorijskog i predstavljačkog, kroz koje se prožima egzistencijalna tenzičnost kao agens identifikacije likova u prostornim strukturama; da se prikaže uticaj interkulturalnosti na formiranje pojedinačnih i kolektivnih identiteta; kao i na koji način percepcija *drugog* govori o sopstvenom *Ja*.

Metode koje ćemo primjenjivati:

Za samo proučavanje prostornih struktura od značaja su i učenja ruskih teoretičara Mihaila Bahntina, Jurija Lotmana i Borisa Uspenskog koji se udaljavaju od tradicionalnog pristupa koji podrazumijeva preslikavanje realnosti u narativni tekst. Mihail Bahtin u književnu teoriju uvodi pojam *hronotopa* koji podrazumijeva uzajamnu vezu prostornih i vremenskih odnosa i tvrdi da apstraktni elementi romana, poput filozofskih i socioloških uopštavanja, ideja, analiza uzroka i posljedica, naginju hronotopu. Jurij Lotman prostorne strukture koristi u cilju

prikazivanja incidentnosti junaka i njihove dinamičnosti, a važni pojmovi su *semantičko polje*, *granica* i *antipolje*. Oko određenog lika, zahvaljujući kulturi, religiji, polu i slično, formira se određeno semantičko polje u kojem je njegovo ponašanje očekivano i prihvatljivo. Ukoliko lik djeluje suprotno i krši norme semantičkog polja, on prelazi granicu i postaje dio druge prostorne potstrukture, semantičkog antipolja. Takav proces naziva se incidentnošću i što ono doprinosi estetskoj informaciji narativnog teksta i sižejnosti.

Analiziranje prostornih struktura upotpunićemo poststrukturalističkim pristupom prostoru i prostornosti francuskog filozofa i sociologa Mišela Fukoa i njegovim konceptom heterotropije. Koristićemo se i saznanjima iz savremenih književnih teorija: strukturalizma, naratologije i dekonstrukcije, kao i postkolonijalne kritike, uključujući aspekte kulturnih istraživanja i spacialne semantike.

U radu ćemo koristiti i savremena interdisciplinarna proučavanja prostora. U ovom dijelu ključna će nam biti posmatranja teoretičarke Katrin Dennerlein, zasnovana na kulturološkim i kognitivnim metodama, a služićemo se i relevantnim činjenicama iz istorije, geografije i religije. Interkulturna proučavanja zasnovaćemo na djelu Kristiana Giordana.

Budući da je jedan od problema u radu i pitanje identiteta poći ćemo od polazišta Kristine Penetrei u kojem se identitet dvojako definiše (kao *esecijanističko* i *antiesecijanističko*), a temelji se na pitanju da li je identitet zadat ili sam subjekt proizvodi identitet svojim postupcima. Analiziranje ovog problema upotpunićemo sociološkom konceptualizacijom identiteta američkih sociologa Čarlsa Horton Kulija i Džordža Herberta Mida, prema kojoj se identitet svakog pojedinca razvija u interakciji sa drugima, odnosno u interakciji *Ja sa društvom*, pri čemu će nam od pomoći biti i pojedini aspekti iz psihanalitičke kritike.

Sadržaj rada:

1. Uvod
2. Zavičaj u književnom korpusu Ćamila Sijarića
 - 2.1 Slika zavičaja u romanima *Bihorci*, *Kuću kućom čine lastavice* i *Carska vojska*
 - 2.2 Bihor kao mjesto susreta/sukoba
3. Visokosemantizovani prostori u *Bihorcima*

4. Hronotop u romanu *Bihorci*
 - 4.1. Hronotop susreta
 - 4.2. Susret i Drugi – formiranje heterostereotipa
 - 4.3 Hronotop putovanja – migracija kao spas i motiv *obećane zemlje*
5. Kulturološka i religijska uslovljenost i incidentnost junaka
 - 5.1. Hadžija
 - 5.2. Halimača
 - 5.3. Kaplar
6. Slika žene u patrijahašnom svijetu
7. Identit i entitet – mit o sopstvenom savršenstvu
 - 7.1. Identitet prostora i identitet likova
 - 7.2. Slika *drugog* – sopstveni odraz u ogledalu
8. Zaključak
9. Literatura

Popis osnovne literature:

PRIMARNA LITERATURA

1. Sijarić, Čamil, *Bihorci*, Svjetlost, Sarajevo, 1961.
2. Sijarić Čamil, *Carska vojska*, Svjetlost, Sarajevo, 1976.
3. Sijarić Čamil, *Kuću kućom čine lastavice*, Svjetlost, Sarajevo, 1962.
4. Sijarić Čamil, *Mojkovačka bitka*, Svjetlost, Sarajevo, 1968.

SEKUNDARNA LITERATURA

1. Alberes, Rene- Maria, *Istorija modernog romana*, Svjetlost, Sarajevo, 1967.
2. Asman Jan, *Kulturno pamćenje*, Vrijeme, Zenica, 2005.
3. Bahtin, Mihail, *O romanu*, Nolit, Beograd, 1989,
4. Bahtin, Mihail, *Problem poetike Dostojevskog*, Zepter Book World, Beograd, 2000,

5. Difren, Mikael, *Umjetnost i politika*, Svjetlost, OOUR Izdavačka djelatnost, Sarajevo, 1982.
6. Duraković, Enes, *Bosanske i bošnjačke književne neminovnosti*, Vrijeme, Zenica, 2003.
7. Duraković, Enes (priredio), *Antologija bošnjačke priповijetke XX vijeka*, Alef, Sarajevo, 1995.
8. Duraković, Enes (priredio), *Bošnjačka književnost u književnoj kritici: Novija književnost – proza IV knjiga*, Alef, Sarajevo, 1998.
9. Đurković, Dejan, *Kritičari o djelu Čamila Sijarića*, Knjiga 8, Svjetlost, Sarajevo, 1981.
10. Foulcat, Michel, *O drugim prostorima* (preveo sa engleskog S. Grgas), Glasje III, 1996.
11. Giordano, Kristian, *Ogledi o interkulturnoj komunikaciji*, Čogoja štampa, knjižara Krug, Beograd, 2001.
12. Gligorić, Velimir, *Čudan svet*, Nolit, Beograd, 1956.
13. Grgas, Stipe, *Ispitivanje prostora, Čitanje savremenog američkog romana*, Naklada, Zagreb, 2000.
14. Hadžizukić, Dijana, *Čovjek i kosmička harmonija: (romani Čamila Sijarića)*, Zbornik radova nastavnika i saradnika Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru ISSN: 1840-1864.- god. 1, br. 1, 2007.
15. Hadžizukić, Dijana, *Funkcija i značaj epizodnih ženskih likova u romanima Čamila Sijarića*, Pismo : časopis za jezik i književnost ISSN: 1512-9357.- God. 4, br. 1, 2006.
16. Jakovljeva, N.B, *Savremeni jugoslovenski roman*, Minerva, Subotica, 1984.
17. Juvan, Marko, *Nauka o književnosti u rekonstrukciji, Uvod u savremene studije književnosti* (prevod sa slovenačkog M. Vitezović), Službeni glasnik, Užice, 2011.
18. Kajzer, Volfgan, *Ježičko umjetničko delo*, Srpska književna zadruga, Beograd, 1973.
19. Kazaz Enver, *Bošnjački roman XX vijeka*, Naklada Zoro, Zagreb, Sarajevo, 2004.
20. Kovač, Nikola, *Roman, istorija, politika: Eseji*, Veselin Masleša, Sarajevo, 1988.
21. Kovač, Nikola, *Svijet čovjekove intime i prostori istorije u djelu Čamila Sijarića*, Serija Separati Trećeg programa Radio Sarajeva br. 4, Sarajevo, 1978.
22. Kovač, Nikola, *Čamil Sijarić kao pri povjedač*, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1983.

23. Lešić, Zdenko, Kapidžić Osmanagić, Hanifa i Katnić Bakaršić, Marina, *Suvremena tumačenja književnosti i književnokritičko naslede XX stoljeća*, Sarajevo Publishig, Sarajevo, 2006.
24. Lešić, Zdenko, *Teorija književnosti*, Službeni glasnik, Beograd, 2010.
25. Lešić, Zdenko, Martinović, Juraj, *Naučni skup Književno djelo Ćamila Sijarića, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine*, Sarajevo, 2003.
26. Lotman, Jurij, *Struktura umjetničkog teksta*, Nolit, Beograd, 1976.
27. Lutovac, Milisav, *Bihor i Korita*, Naučno delo, Beograd, 1967.
28. Maksimović, Miodrag, *Tumači vremena*, Vuk Karadžić, Beograd 1971.
29. Marković, Milivoje, *Raskršća romana: Jugoslovenski roman 1975-1821*, Jedinstvo, Priština, 1982.
30. Marić, Irma, *Pozicija naratora u prozama Ćamila Sijarića*, Educa:časopis za obrazovanje, nauku i kulturu ISSN: 1840-3301.- God. 3, br. 3, 2010.
31. Milosavljević, Petar, *Teorija književnosti*, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997.
32. Milosavljević, Petar, *Metodologija proučavanja književnosti*, Književna zajednica Novog Sada, Novi Sad, 1985.
33. Muratagić Tuna, Hasnija, *Jezik i stil Ćamila Sijarića*, Damad, Novi Pazar, 1993.
34. Muzaferija, Gordana, *Sijarićev roman Bihorci i njegova dramatizacija*, Naučni skup Književno djelo Ćamila Sijarića, Sarajevo, 2002.
35. Popović, Tanja, *Rečnik književnih termina*, Logos Art, Beograd, 2007.
36. Solar, Milivoj, *Teorija književnosti*, Školska knjiga, Zagreb, 1984.
37. Štansl, Franc, *Tipične forme romana*, Književna zajednica, Novi Sad, 1987.
38. Tomaševski, Boris, *Teorija književnosti*, Književna misao, Beograd, 1972.
39. Uspenski, Boris, *Poetika kompozicije/ Semiotika ikone*, Nolit, Beograd, 1979.
40. Velek, Rene, Voren, Ostin, *Teorija književnosti*, Utopija, Beograd, 2004.
41. Zvrko, Husein, *Ćamil Sijarić: pripovjedna proza*, Dobra knjiga, Sarajevo, 2013.

Saglasnost na obrazloženje teme

Ime i prezime nastavnika

Vesna Šekridović Jakušević

Potpis nastavnika na odabranom predmetu

V. Šekridović Jakušević

UNIVERZITET CRNE GORE
FILOLOŠKI FAKULTET NIKŠIĆ
Vijeću Filološkog fakulteta

Saglasnost za prihvatanje mentorstva

Prihvatom mentorstvo za izradu magistarskog rada pod naslovom „Interkulturalni prostori u romanu *Bihorci* Ćamila Sijarića“, studenta Dijane Tiganj.

U Nikšiću, 20. 06. 2016. god.

Ime i prezime nastavnika:

Prof. dr Vesna Vukičević Janković

Potpis nastavnika

Vesna Janković

UNIVERZITET CRNE GORE
FILOLOŠKI FAKULTET

VIJEĆU FILOLOŠKOG FAKULTETA

Molim Vijeće Filološkog fakulteta da odobri Komisiju za ocjenu podobnosti teme "**Interkulturalni prostori u romanu *Bihorci Čamila Sijarića***" i kandidatkinje Dijane Tiganj, u sljedećem sastavu:

1. Prof. dr Vesna Vukićević Janković, mentorka;
2. Prof. dr Ljiljana Pajović Dujović, članica;
3. Doc. dr Dušanka Popović, predsjednica.



Prof. dr Vesna Vukićević Janković